



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**HLAKOLA/TLHAKUBELE 2014**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 100**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 14.**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlello e babatsehang	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane	Kgato ya 5 Phihlello e ntle	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng	Kgato ya 3 Phihlello e foofo	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	<b>80%–100%</b>	<b>70%–79%</b>	<b>60%–69%</b>	<b>50–59%</b>	<b>40–49%</b>	<b>30–39%</b>	<b>0–29%</b>
<b>MORALO, DIKAHARE/ DIFUPERWENG</b>	Dikahare ke tse babatsehang, tsa boiqapelo; mehopolo e matla e phepetsang monahano.  Moralo le/kapa mekgwaritso e qalang o hlahisa moqoqo o babatsehang.	Dikahare ke tse ntle haholo, mehopolo ke ya boiqapelo, e tebileng mme e tsosa tjantjello.  Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle haholo.	Dikahare di ntle, di momahane hantle; mehopolo e tsosa tjantjello, e a kgodisa.  Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o motle.	Dikahare ke tse loketseng, tse momahaneng ho lekaneng; mehopolo e a thahasellisa, boiqapelo ke bo kgotsofatsang.  Moralo le/kapa mo/(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o kgotsofatsang.	Dikahare di foofo feela, momahano ha e ntle; mehopolo boholo e a amoheleha; boiqapelo ke bo mahareng.  Moralo le/kapa mo(me) kgwaritso di hlahisitse moqoqo o foofo feela.	Dikahare ha di a hlaka ka nako tsohle; mehopolo ke e seng mekae, e a iphethaka.  Moqoqo o ntse o sa amohelehe kगतong ya PL, le ha o radilwe; ha o a bopeha hantle.	Dikahare boholo di tswile lekoteng; ha ho momahano; mehopolo ke e tapileng ke ho phethakwa.  Moralo kapa mekgwaritso e a haella; moqoqo o bopilwe ka tsela e sa kgahliseng.
<b>30</b>	<b>24–30</b>	<b>21–23½</b>	<b>18–20½</b>	<b>15–17½</b>	<b>12–14½</b>	<b>9–11½</b>	<b>0–8½</b>
<b>PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO</b>	Kelohlolo le tshebediso e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatsehang; kgetho ya mantswe e a babatseha; setaele, sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.  Moqoqo boholo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo le tshebediso e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka tsela e ntle haholo; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswe ke e batsi, ya boiqapelo; setaele, sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.  Moqoqo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Ho na le bopaki ba kelohlolo le tshebediso e sedi ya puo; puo le matshwao a puo boholo di ntle; mantswe a kgethilweng ke a loketseng tema; setaele, sehalo le rejisetara di loketse sehlooho.  Moqoqo boholo ha o na diphoso ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	O bontsha kelohlolo le tshebediso e itseng ya matla a puo; puo ya hae e mahareng. Matshwao a puo a nepahetse; kgetho ya mantswe ke e nepahetseng; setaele, sehalo le rejisetara di tsamaelana le sehlooho.  Moqoqo ha o na diphoso tse kaalo ka ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Kelohlolo le tshebediso e sedi ya puo e a haella; tshebediso ya puo e foofo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswe a bonolo feela; setaele, sehalo le rejisetara di hloka momahano.  Moqoqo o na le diphoso tse ngatanyana le ha o lekotswe botjha ho hlaola diphoso.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswe e a haella; setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala.  Moqoqo o ntse o tletse diphoso tse ngata, le ha o lekotswe botjha.	Puo le tshebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswe ha e ya nepahala; setaele, sehalo le rejisetara di fosahetse ka hohlehohe.  Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo le ha ho na le boiteko ba tekolobotjha.
<b>15</b>	<b>12–15</b>	<b>10½–11½</b>	<b>9–10</b>	<b>7½–8½</b>	<b>6–7</b>	<b>4½–5½</b>	<b>1–2</b>

<b>SEBOPEHO, DIRATSWANA, SELELEKELA LE QETELO; BOLELELE</b>	Diratswana di a babatseha, di hokahane, ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.  Selelekela le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.  Bolelele bo nepahetse, ho latela ditlhoko tsa sehlooho.	Diratswana di ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.  Selelekela le qetelo di ntle haholo, di dumellana le mosebetsi.  Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di bopilwe hantle ka kgokahano ka tsela e kgotsofatsang.  Selelekela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi.  Bolelele bo nepahetse.	Diratswana di ntle, di hokahane ka tsela e utlwahalang.  Selelekela le qetelo di a kgotsofatsa, ho latela ditlhoko tsa mosebetsi.  Bolelele bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo di na le diphoso, empa moelelo o ntse o le teng.  Selelekela le qetelo di batla di kgotsofatsa, ho latela mosebetsi.  Bolelele bo batla bo nepahetse.	Diratswana le dipolelo tsa motheo feela.  Selelekela le qetelo ke tse qephileng/nyehlile feela.  O batla o le molelele/ mokgutshwane.	Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo.  Selelekela le qetelo di haella le ho fokola haholo.  O molelele/ mokgutshwane haholo.
<b>5</b>	<b>4-5</b>	<b>3½</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>	<b>0-1</b>

**KAROLO YA A: MOQOQO****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

Makgetha a tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopeliso	05	Seb. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG FEELA karolong e nngwe le e nngwe.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng dikahareng etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopeliso ho fella kगतong ya pele feela.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya moqoqo:**

- Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang.
  - / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
  - —, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
  - mn bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
  - mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
  - mt bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
  - p bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
  - ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
  - // bakeng sa ho arola diratswana.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 *Leo letsatsi le ile la ntshulafalla haholo!* (Narrative)**

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tsa boiqapelo, empa tse kgolwehang.
- Mohlahlobuwa a ngole ditaba tsa hae jwalo ka ha eka di etsahetse ho yena.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - mohlahlobuwa a ipopele maemo a ditaba a supang hore ho ile ha etsahalang hore a be a qetelle a sulafalletswe.

**[50]****1.2 *Ho itaka mmele ka ditshwantsho le mengolo mmeleng ke ketso e mpe.*****KAPA*****Ho itaka mmele ka ditshwantsho le mengolo ke ketso e ntle.******Moqoqo wa kgang (Argumentative)***

- Moqoqo ona ke wa kgang.
- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopolo o itseng.
- O lokela ho hlahisa lehlakore le ho le ntshetsa pele, mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - e mong a ka kgetha lehlakore le leng la taba ena moo a hlahisang mehopollo e bontshang bobbe ba ho itaka mmele. A e tshehetse ka tsela e kgodisang hore ka nako tse ding dinalete le mahare a sebediswang moo, e ka nna ya ba a na le tshwaetso ya mafu a sa phekoheng. A bontshe le hore mebala eo ba itakang ka yona e ka ba le ditlamorao tse sa lokang mmeleng wa motho.
  - mohlahlobuwa e mong a ka hlahisa mehopollo eo a e tshehetsang ka tsela e kgodisang hore efela a dumela hore ho itaka mmeleng ke mokgwa wa ho ikgabisa, mme ha ho na ditlamorao tse sa lokang mmeleng wa motho ka ha di na le le mahare a sebediswang e ka nna ya ba a matjha.

**[50]****1.3 *Ha mmuso, dikhampani tsa poraefete le setjhaba di ka ema ka maoto ho lwantsha tlhokeho ya mosebetsi, tsohle di ka loka. Moqoqo wa boimamelo/o tebisang maikutlo (Reflective)***

- Ke moqoqo oo mongodi a tebisang maikutlo a hae hodima se itseng seo a se nahanisang ka botebo.
- Mongodi o nahanisisa ntlha e itseng, mme o nehelana ka maikutlo le mehopollo ya hae (hodima yona ntlha eo).
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - a ka hlahisa maikutlo a hae ka batjha ba qetileng dikolong/diyunivesithing, empa ba ntse ba dutse feela ba sa fumane mosebetsi.

- a ka bua hanyane ka makala a mosebetsi ao a nahanang hore mmuso le dikhampani tsa poraefete di ka tsepamisa maikutlo ho aheng mesebetsi ho ona.
- a ka boela a bontsha le seo setjhaba kapa batjha ka bo bona ba ka se etsang ho fumana mosebetsi.

[50]

1.4 ***Mathata a bakwang ke ditamene tse ahilweng haufi le dikolo. Moqoqo o hlahosang (Descriptive)***

- Moqoqong ona mohlalobuwa o hlahosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlahoswang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlahoswa motho kapa ho hong ho itseng.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - mohlalobuwa a ka totobatsa mathata ao matijhere a thulanang le wona nakong eo baithuti ba seng ba nwele jwala ba tahilwe.
  - a bontshe kamoo pharela ena e bakang bolofa bo sa hlokahaleng baneng ba sekolo.
  - a bontshe seo batswadi ba ka se etsang hore dibaka tsa mofuta ona di kwalwe.

[50]

1.5 ***Ho nona ho feteletseng ho ka bakela motho mafu a mangata. Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)***

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho nehelanwa/hlahiswa/pepeswa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Ke moqoqo wa dintlha oo ho wona mongodi a hlahosang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatelano.
- Ka ha o pepesa dintlha, mofuta ona o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla tseo dintlha di tshhetswang ka bopaki le ka dipalopalo.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - moqoqong ona mohlalobuwa o lebeleletswe hore a hlahise ditlwaelo tse etsang hore bana ba iphumane ba se ba na le mmele o moholo.
  - a ka bua ka ho shebella thelevishene haholo.
  - a bue ka hore ba bang ba bana ha ba sa etsa mesebetsi ya lapeng ka ha malapeng a mang ho se ho na le bomme ba thusang ho hlwekisa ka matlong le bontate ba hlwekisang dijarete kahoo ha ba sa fumana boikwetliso ba mmele kae kapa kae.
  - a ka boela a hlahisa le tlwaelo ya bana ya ho ja ba ntse ba tshwere diselefounu tsa bona ba bapala ka tsona.
  - ha eba mohlalobuwa a tshetlehile dikahare (ditaba) tsa hae maamong a ditlwaelo tsa bophelo tse hlokisang bana sebaka sa boikwetliso le ditlwaelo tse fosahetseng tsa ho ja, ditaba tsa hae di amohelwe.

[50]

1.6 ***Dibaka tsa ho hlatswetsa makoloi ke theho ya mosebetsi ebile di baka tshilafatso le tshenyo ya metsi. Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore (Discursive)***

- Mofuteng ona wa moqoqo mohlahlobuwa o sekaseka sehlooho – o tadima mahlakore a mabedi a kgang ka mokgwa o tshwanang, mme a a buelle ka bobedi.
- Moqoqo ona ha o nke lehlakore, mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo mahlakoreng ka bobedi a taba.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore ka bobedi a sehlooho se hlahisitsweng, ebe o nehelana ka dintlha tsa hae, a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - mohlahlobuwa a bontshe hore ke mokgwa wa ho iqalla kgwebo, le ho fa ba bang mosebetsi.
  - mohlahlobuwa a bontshe hore e thusa hore batjha ba se tlaetlale hohle.
  - a bontshe hore e thusa batho ba seng ba le baholo ho ka itlhatswetsa.
  - a boele a bontshe hore e baka tshenyo ya metsi le qhafutso/seretse.
  - a boele a bontshe hore e ka baka tshilafatso ka makotikoti a lahlwang hohle sebakeng seo/a bue ka lerata le etswang ke batho ba kgobokaneng moo.
  - mohlahlobuwa a bontshe hore e ka etsa kotsi ha monga koloi a siya senotlolo ho batho ba hlatswang.

[50]

1.7 ***Setshwantsho:***

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaloswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho.

[50]

1.8 ***Setshwantsho:***

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o boha setshwantsho, mme a hlalose kapa a phete ka seo a se bonang ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlaloswang kapa seo a phetang ka sona ka tsela e hlakileng.
- Moqoqo ona o ka ngolwa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare tsa moqoqo ona di itshetlehe ka mehopollo e qholotswang ke setshwantsho.

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:****50**

**KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**

Makgetha a ho lekanyetsa:	Kgato ya 7 Phihlello e babatsehlang	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane	Kgato ya 5 Phihlello e ntle	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng	Kgato ya 3 Phihlello e foofo	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	<b>80–100%</b>	<b>70–79%</b>	<b>60–69%</b>	<b>50–59%</b>	<b>40–49%</b>	<b>30–39%</b>	<b>0–29%</b>
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>	-Tsebo e babatsehlang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo tsitsitseng, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohle, ha a kgeloha; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlha di tshhetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diphoso; - Sebopeho se nepahetse ka hohlehohle.	- O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taititseng, o tsepamisa maikutlo, ha a kgeloha; - Dikahare le mehopollo di momahane, dintlha hlahisitse ka botlalo mme di tshhetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bopehileng ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao ya sebopeho hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo boholo di momahane; dintlha di ngata mme boholo di tshhetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e ntle; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka nepahalo.	- Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dintlha tse itseng di tshhetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka kutlwisiso e mahareng.	- Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e foofo ya dikahare le mehopollo, dintlha tse seng kae di tshhetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e foofo feela; - O na le tsebo e foofo ya melao ya sebopeho - o siile dintlha tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahaneng, dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa feela; - Tema e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopeho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.	- Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dintlha tse tshhetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema ke e fokolang. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeho.
<b>18</b>	<b>14½–18</b>	<b>13–14</b>	<b>11–12½</b>	<b>9–10½</b>	<b>7½ 8½</b>	<b>5½–7</b>	<b>0–5</b>
<b>PUO, SETAELE le TOKISO YA DIPHOSO</b>	- Puo e nepahetse, tema e momahantswe/ hokahantswe ka tsela e babatsehlang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; - Tema ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle haholo mme e nepahetse; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; - Tema bohola ha e na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara boholo di lokile; - Tema e batla e se na diphoso ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle ho mahareng; Diphoso ha di sitise phallo ya mehopollo; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di lokile ho mahareng; - Ho na le diphoso le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diphoso di mmalwa; - Tlotlontswe e batla e haella mme e batla e sa lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; - Diphoso di mmalwa le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele: - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e a haella mme e hloka ho lokiswa ebile ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diphoso le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diphoso, e kopakopane le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
<b>12</b>	<b>10–12</b>	<b>8½–9½</b>	<b>7½–8</b>	<b>6–7</b>	<b>5–5½</b>	<b>4–4½</b>	<b>0–3½</b>



**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANNO TSE TELELE****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

<b>Makgetha a Tekanyetso</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	DMS. =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	12	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Ha mohlalobuwa a tswile lekoteng dikahareng etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopeho ho fella kगतong ya pele feela.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya tema e telele:**

- Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang.
  - / bakeng sa ho arola mantse a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
  - —, + bakeng sa ho kopanya mantse a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
  - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
  - **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
  - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
  - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
  - ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantse a mang;
  - // bakeng sa ho arola diratswana.

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2****2.1 Lengolo le semmuso**

- Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsolong le letona. Ha mohlalobuwa a ngotse aterese le letsatsi/mohla di arohane kapa di kopane, ho se be le kotlo eo a e fuwang.
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsolong le letshehadi.
- Tlase aterese ke tumediso. Ka mora tumediso ho ngolwa polelo ya sehlooho.
- Qetelo ke ya puo ya semmuso 'Ka botshepehi, ka boikokobetso, jj
- Mongodi o ngola lebitso la hae ka botlalo a nto saena.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - sepheo seo lengolo le ngolwang ka sona –tlhaloso (ho ikopela monyetla wa ho ipabola bakeng sa hore o fumantshwe ditshehetso tsa ditjhelete).
  - katoloso – mabaka a entseng hore tshebetso ya ditlhahlobo tsa bohareng ba selemo e fokole.
  - Mekutu eo a tlang ho e etsa ho nnetefatsa hore ditlhahlobong tsa sekamakgaolakgang o tla atleha ka dinaledi.

**[30]****2.2 Puo**

Ena ke tema e sebediswang haholoholo dibokeng tse fapaneng, feela mona ka ho otlooha ke e reretsweng ho etswa mohla ho kgothatswang baithuti ba sekolo se itseng. Puo ena e etswa motho a mametswe ke baithuti ba ntseng ba kgothatswa.

- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - sebui se lebohe monyetla wa ho fumantshwa sebaka sa ho etsa puo.
  - sepheo sa ho nehelana ka puo se tshwanetse se totobatswe.
  - mantswa a ho kgothalletsa kereiti ya 12.
  - ho leboha hape.

**[30]****2.3 Puisano**

Ena ke tema e sebediswang ha ho na le puisano e itseng pakeng tsa batho ba babedi kapa ho feta.

- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - puisano e ngolwa kamehla e le ho puo sebui, empa matshwao a di-abulwa-di-a-kwalwa ha a sebediswe.
  - lebitso la sebui le ngolwa ka letsolong le letshehadi la leqephe, le bile le latelwa ke letshwao la kgutlopedi.
  - tlhaloso ya kamoo ba kgonneng ho ka hlola kateng ditlhodisano tsena.
  - polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba karabelo ya polelo e sa tswa buuwa.
  - sehloalo sa puo e sebediswang se tla itshetleha dikamanong tsa dibui.
  - ho tlole mola dipakeng tsa sebui ka seng ho etsa hore mosebetsi.
  - o balehe ha bonolo esita le ho ba makgethe.

**[30]**

**2.4 Raporoto**

- Lokodisa dintlha tsa sebopelo.
  - motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona.
  - sehlooho sa raporoto.
  - ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang mabapi le tsona.
  - mokgwa wa tshebetso.
  - diphumano.
  - diqeto.
  - ditlhahiso/ditshisinyo.
  - mohla le sekenetjhara.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - ho fuputsa ka botlalo taba eo o shebaneng le yona.
  - ho bokelletsa tlhahisoleseding e hlokahalang, ebile e tsamaellanang le seo a se fuputsang.
  - ho sekaseka tlhahisoleseding eo o e bokelleditseng.
  - etsa ditlhahiso le dikgothalletso.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**

Makgetha a ho lekanyetsa:	Kgato ya 7 Phihlello e babatsehlang	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane	Kgato ya 5 Phihlello e ntle	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng	Kgato ya 3 Phihlello e foofo	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	<b>80–100%</b>	<b>70–79%</b>	<b>60–69%</b>	<b>50–59%</b>	<b>40–49%</b>	<b>30–39%</b>	<b>0–29%</b>
<b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO</b>	-Tsebo e babatsehlang ya ditlhokeho tsa tema; - Bongodi bo tsitsitseng, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohae; - Dikahare le mehopolodi momahane ka ho phethahala, dintlha di hlahisitse ka botlalo, dintlha di tshehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e se nang diposo; - Sebopoho se nepahetse ka hohlehohe.	- O na le tsebo e ntle haholo ya ditlhoko tsa tema; - Bongodi bo taitsitseng, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohae; - Dikahare le mehopolodi momahane, dintlha hlahisitse ka botlalo mme di tshehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e bohehang; - O sebedisitse melao ya sebopoho hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopolodi bohola di momahane; dintlha di ngata mme bohola di tshehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang, e ntle; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka nepahalo.	- Tsebo e mahareng ya ditlhokeho tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopolodi, dintlha tse itseng di tshehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e bohehang ho kgotsofatsang; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka kutlwisiso e mahareng.	- Tsebo e seng kae ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haellang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utlwahale nqa tse ding; - Momahano e foofo ya dikahare le mehopolodi, dintlha tse seng kae di tshehetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hlahisitse tema e foofo feela; - O na le tsebo e foofo ya melao ya sebopoho - o siile dintlha tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya ditlhokeho tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hlaka nqeng tse ding; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopolodi momahaneng, dintlha tse tshehetsang sehlooho di mmalwa feela; - Tema e a lekana bakeng sa PL le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bofokodi – o siile dintlha tsa bohlokwa.	- Ha a na tsebo ya ditlhokeho tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hlaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopolodi, dintlha tse tshehetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; nehelano ya tema ke e fokolang. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopoho.
<b>12</b>	<b>10–12</b>	<b>8½–9½</b>	<b>7½–8</b>	<b>6–7</b>	<b>5– 5½</b>	<b>4–4½</b>	<b>0–3</b>
<b>PUO, SETAELE le TOKISO YA DIPHOSO</b>	- Puo e nepahetse, tema e momahantswe/ hokahantswe ka tsela e babatsehlang; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo ka phethahalo; - Setaele, sehalo le rejisetara ke tse loketseng; - Tema ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle haholo mme e nepahetse; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di loketse ditlhokeho tsa tema; - Tema bohola ha e na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle mme e baleha ha bonolo; - Tlotlontswe e loketse sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara bohola di lokile; - Tema e batla e se na diposo ka ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e momahantswe/ hokahantswe hantle ho mahareng; Diposo ha di sitise phallo ya mehopolodi; - Tlotlontswe e lekane bakeng sa sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara di lokile ho mahareng; - Ho na le diposo le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopilwe ka tsela ya motheo feela; Diposo di mmalwa; - Tlotlontswe e batla e haella mme e batla e sa lokela sepheo, mmadi le maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehalo le rejisetara; - Diposo di mmalwa le ha tema e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele - e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e bopehile ka bofokodi mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e a haella mme e hloka ho lokiswa ebile ha e a lokela sepheo, mmadi le maemo; - Setaele, sehalo le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e tletse diposo le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotlontswe e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, le maemo. - Setaele, sehalo le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e tletse diposo, e kopakopane le ha e lekotswe botjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
<b>8</b>	<b>6½–8</b>	<b>6</b>	<b>5–5½</b>	<b>4–4½</b>	<b>3½</b>	<b>2½–3</b>	<b>0–2</b>

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:**

<b>Dintlha tse tadingwang</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopoho	12	DMS =
Puo le Setaele le Tokiso ya diphoso	08	PST =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Ha mohlalobuwa a tswile lekoteng dikahareng etsa tsena tse latelang:
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fella kगतong ya pele feela.
  - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopoho ho fella kगतong ya pele feela.

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya tema e kgutshwane:**

- Sehella lentswe kapa polelo e fosahetseng mola, o be o bontshe mofuta wa phoso hodima lentswe/polelo ka ho sebedisa matshwao ana a latelang.
  - / bakeng sa ho arola mantswa a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
  - —, + bakeng sa ho kopanya mantswa a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
  - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
  - **mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
  - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
  - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
  - ^ bakeng sa lentswe kapa karolwana ya lentswe e siilweng dipakeng tsa mantswa a mang;
  - // bakeng sa ho arola diratswana.

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3****3.1 Ditaelo**

- Ena ke tema ya ho tataisa motho ho etsa se itseng.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - seo motho a lokelang ho se etsa hoseng ho hong le ho hong.
  - ebang ho na le diphoofole tse lokelang ho hlokomelwa ho hlophiswe tsela eo di tlang ho hlokomelwa kateng.
  - seo motho a lokelang ho se etsa mantsiboya a mang le a mang, jk nako eo mabone a lokelang ho tinnwa ka yona.

Batshwayi ba hlokomele hore ba tla kopana le dikarabo kapa ditema tse fapaneng; ba be sedi ho bona hore ditema di na le sebopeho le dikahare tse loketseng.

**[20]****3.2 Karete ya memo**

- Ena ke tema e kgutshwanyane e fetisang molaetsa. Molaetsa o ka fapana ho ya ka sepheo seo karete e ngolwang ka sona.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
  - ho hlahiswa ditaba tse loketseng ka bolelele bo hlokehang.
  - ya ngolang a ka batla a sebedisa puo e batlang e arohile dikoto; dipolelwana le dipolelo tse sa fellang hantle empa molaetsa o utlwahale.
  - sehalo se laolwa ke mofuta wa karete.
  - mongolo o sebediswe ka tsela e kgabisang karete; jwalo ka ho ngola ka mongolo o tshekalletseng, dipolelo tse telele le tse kgutshwanyane, motswako wa mongolo le tse ding.
  - dikahare di itshetlehe tabeng ya ho memela batho lenyalong.

[Motshwayi a ele hloko hore ha mohlalobuwa a hlahisitse dintlha tsohle tse hlokehang mabapi le dikahare tse lebelletsweng, a abelwe matshwao ka tshwanelo]

**[20]****3.3 Dayari**

- Dayari ke tema eo ho yona motho a ngolang dintlha tsa bohlokwa bophelong ba hae tseo a sa batleng ho di lebala.
- Dikahare tse lebelletsweng e ka ba tsena tse latelang:
  - mohlalobuwa a ngole ka yena kapa e le motho e mong.
  - matsatsi ao diketsahalo di etsahetseng ka wona a lokela ho ngolwa pele ho diketsahalo; lekgathe leo ho ngolwang ka lona ke la lejwale.
  - ha mohlalobuwa a sebedisitse lekgathe le fetileng, a se ke a fumantshwa kotlo.
  - diketsahalo di bontshe maikutlo, mehopollo, meralo, diqeto le kameho ya maikutlo a mohlalobuwa.
  - puo e lokela ho ba e hlwekileng e bileng e nepahetse.
  - dipolelo di be kgutshwane, mme di utlwahale.
  - dikahare di itshetlehe diketsahalong tsa matsatsi a mahlano feela.

**[20]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

**20**  
**100**